

## AUDITI - VAŽAN DIO SISTEMA KVALITETA

### AUDITS – IMPORTANT PART OF QUALITY SYSTEM

**Fikret Šemšić, dipl. inž. el., ENERGOINVEST,  
Biro za kvalitet i standardizaciju**

**Kemal Jašarević, dipl. inž. maš., ENERGOINVEST,  
Biro za kvalitet i standardizaciju**

#### REZIME

U radu su opisane tri glavne vrste audit-a kvaliteta. Dati su njihovi principi i ciljevi.

**Ključne riječi:** kvalitet, auditi kvaliteta, ISO 9000

#### SUMMARY

In the paper are described three main classes of quality audits. Their principles and objectives are given.

**Key words:** quality, quality audit, ISO 9000

#### 1. UVOD

Dobar sistem kvaliteta u jednoj organizaciji treba da osigura:

- a) Kvalifikovano, sposobljeno i iskusno osoblje za obavljanje njihovih poslova.
- b) Odgovarajuću opremu, materijale i tačne informacije.
- c) Pravilan nadzor nad procesima.
- d) Provodenje provjera u planiranim terminima.
- e) Objektivne dokaze koji pokazuju da su zahtjevi standarda kvaliteta dostignuti.

Sastavni dijelovi sistema kvaliteta trebaju biti redovno provjeravani da bi se uvjerili da je sistem efikasan i da nije "modificiran" tokom primjene od strane neovlaštenog ili/i neobučenog osoblja.

#### TA PROVJERA SE NAZIVA AUDIT.

Prema standardu BAS EN ISO 8402: 1998, *Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta-Rječnik audit kvaliteta* je sistematsko i nezavisno ispitivanje sa ciljem da se utvrdi da li su aktivnosti i rezultati koji se odnose na kvalitet u skladu sa utvrđenim odredbama, da li su te odredbe prikladne za postizanje postavljenih ciljeva te da li su one stvarno provedene.

## 2. VRSTE AUDITA

Postoje tri glavne vrste audit-a. Za bolje razumjevanje prvo ćemo objasniti termine koji se koriste u standardu BAS EN ISO 9001: 1998 za organizacije koje su u međusobnom odnosu:

- dobavljač/supplier (prva strana) je organizacija koja snabdjeva proizvodima korisnika; termin dobavljač/supplier označava organizaciju kkoja uvodi sistem kvaliteta, to smo **mi** koji prilagođavamo svoj sistem rukovođenja zahtjevima standarda serije ISO 9000.
- korisnik/customer (druga strana) je primalac pproizvoda kojim ga snabdjeva doba-vljač; naš cilj je da zadovoljimo **njegove** potrebe.
- certifikacijski organ (treća strana) je nezavisna organizacija koja nema ugovorni odnos kao kupac ili isporučilac materijanih dobara dobavljaču.

### 2.1. Audit prve strane

To je audit “**Nas nad nama**” ili **interni** audit.

Interni auditi se provode u kući (pomoću vlastitog osoblja) sa svrhom da se utvrdi stepen provođenja i efikasnosti našeg vlastitog sistema kvaliteta. Obaveza izvođenja internog audit-a je utvrđena u tačci 4.17. ISO 9001: 1994 “Dobavljač mora uspostaviti i održavati dokumentirane procedure za planiranje i provedbu internih audit-a kvaliteta...”.

Interni auditi moraju biti planirani “na osnovu stanja i važnosti aktivnosti koje su predmet audit-a”. To praktično znači da procese i odjele koji imaju veći uticaj na kvalitet, odnosno u kojim je na predhodnim auditima utvrđeno više odstupanja treba provjeravati češće i temeljiti.

Interni auditi “će biti provedeni od nezavisnog osoblja koje nema direktnе odgovornosti za aktivnosti koje su predmet audit-a”. Ovo znači da uposlenike iz nabavke možemo poslati da obave interni audit u proizvodnji, kontroli ili projektnom birou ali ne i u službi ili odjelu koji pripadaju istom sektoru kao nabavka. Ovim se želi postići nepristrasnost i otkloniti mogućnost revanšizma rukovodilaca prema auditorima.

Osoblje koje provodi interne audite mora biti obučeno. To je zahtjev tačke 4.1.2.2 standarda ISO 9001: 1994, “Dobavljač mora utvrditi zahtjeve koji se odnose na resurse i osigurati odgovarajuće resurse, uključujući određivanje osposobljenog osoblja za rukovođenje, izvođenje radova i verifikaciju aktivnosti, uključujući interne audite kvaliteta”.

Zahtjev da auditori budu obučeni i nezavisni uzrokuje da navod koji je naprijed stavljen u zagradu, da se interni auditi provode od strane vlastitog osoblja, ne treba shvatiti obavezujućim. Organizacije sa malim brojem uposlenika to ne mogu ostvariti. Problem se rješava angažovanjem auditora preko vanjske organizacije koja u tom slučaju predstavlja podugovarača koji mora zadovoljiti zahtjeve iz tačke 4.6.2 standarda ISO 9001: 1994, *Vrednovanje podugovarača*.

Zbog toga termin “interni” ne treba prvenstveno vezati za to ko provodi audit. Suština je u tome da mi rukovodimo aauditom i da je osnovni cilj internog audit-a da utvrdi koliko je naša praksa uskladena sa našim procedurama. Drugim riječima primarni ciljevi internog audit-a su da provjeri da li su naše procedure:

- primjenjene?

- pravilno shvaćene?
- efikasne?

Sekundarni ciljevi internog audita su:

- da se otklone nesporazumi (kroz obuku korisnika),
- da se unaprijedi komunikacija odozdo prema gore i obrnuto,
- da se traže poboljšanja (procedura i obrazaca, odnosno metoda),
- da se provjeri može li se posao uraditi bolje?

### **2.1.1. Postupak internog audita**

U narednoj tabeli su opisane faze tipičnog postupka internog audita.

Faza	Odgovorni	Opis faze
1.	Rukovodstvo organizacije	Priprema programa audita
2.	Rukovodstvo organizacije	Utvrđivanje termin plana audita na osnovu stanja i važnosti aktivnosti
3.	Auditori	Priprema i provođenje audita
4.	Auditori	Izvještavanje o auditu rukovodstva odgovornog za provjeravano područje
5.	Rukovodstvo odgovorno za provjeravano područje	Preispitivanje neusklađenosti
6.	Rukovodstvo odgovorno za provjeravano područje	Poduzimanje korektivnih mjera na otklanjanju neusklađenosti

### **2.1.2. Dokumenti i zapisi internih audita**

Tačka 4.17 standarda ISO 9001: 1994 zahtjeva slijedeće dokumente i zapise o kvalitetu:

A) Dokumenti sistema kvaliteta:

- godišnji plan internih audita sa termin planovima
- procedur(a)e o internim auditima
- lista kvalifikovanih auditora

B) Zapisi o kvalitetu:

- izvještaji o provedenim auditima
- preispitivanje audita od strane rukovodstva i korektivne mjere

## 2.2. Audit druge strane

To je audit **“Nas nad njima ili njih nad nama” ili eksterni audit.**

Zahtjev za eksternim auditima nije izričito dat u standardu ISO 9001: 1994 ali su oni alat za vrednovanje podugovarača (tačka 4.6.2).

Svaka organizacija se može naći i u ulozi auditora i u ulozi auditiranog.

Ako mi auditiramo postojećeg ili potencijalnog podugovarača onda je to audit: **“Nas nad njima”.**

Ako naš kupac auditira nas onda je to audit: **“Njih nad nama”.**

U oba slučaja osnov za audit su obično standardi serije ISO 9000 i/ili međusobni ugovor.

Primarni cilj eksternog audit-a je sticanje povjerenja u podugovarača tj. sticanje povjerenja u njegov sistem upravljanja kojim on osigurava ispunjenje obaveza iz budućeg ugovora.

## 2.3. Audit treće strane

To je audit **“Nezavisnih nad nama” ili certifikacijski audit.**

Auditor i auditirana organizacija nemaju ugovorni odnos kao kupac ili isporučilac materijalnih dobara ili usluga (izuzev ugovora po kojem se provodi certificiranje). Osnov za audit je obično standard ISO 9001: 1994 ili ISO 9002: 1994.

Ciljevi audita treće strane su da utvrdi:

- da li su naši dokumenti sistema kvaliteta u skladu sa zahtjevima ISO 9001/ISO 9002,
- da li je naša praksa u skladu sa zahtjevima naših dokumenata sistema kvaliteta.

## 2.4. Ostali termini za audit

Za opis aktivnosti auditiranja se takođe koriste i slijedeći termini

### 2.4.1. Audit proizvoda

Ovaj termin može imati dva veoma različita značenja.

Prvi se odnosi na provjeru usklađenosti sa tehničkom specifikacijom i karakteristikama proizvoda, materijala ili usluge. Ova vrsta audita nije posao auditora sistema kvaliteta nego stručnjaka sa odgovarajućim tehničkim znanjem.

Kada smo u području sistema kvaliteta termin audit proizvoda se odnosi na audit onog dijela sistema upravljanja koji je u direktnom odnosu sa proizvodom ili uslugom koju kupac želi da kupi. Napr. ako vaša organizacija želi da kupi samo crijeplje od tvornice građevinskog materijala kkoja proizvodi i ciglu vi možete da odlučite da ne auditirate dijelove sistema upravljanja koji se odnose na proizvodnju cigli.

#### **2.4.2. Tragom provjere (“Follow-Up”) audit**

Ovaj audit je “povratna posjeta” kojom se uvjeravamo da su sve korektivne mjere efikasno provedene.

### **3. METODI AUDITA**

Auditi se mogu provoditi različitim metodama kao što su:

- **Po području** tako što se provjeravaju sve aktivnosti određenog područja;
- **Po proceduri** tako što se provjeravaju aktivnosti nekog procesa;
- **Po članovima standarda** tako što se provjeravaju aktivnosti koje se odnose na pojedine članove standarda;
- **Po projektu/ugovoru/proizvodu** tako što se provjeravaju sve aktivnosti koje se odnose na određeni projekat/ugovor/proizvod;
- **Tragom provjere** tako što se provjeravaju aktivnosti koje slijede određeni trag provjere.

### **4. ZAKLJUČAK**

Interni auditi su nezamjenljiv alat za stalno poboljšanje kvaliteta. Eksterni auditi služe za sticanje povjerenja u potencijalne podugovarače. Audit nezavisnog, akreditovanog tijela služi da potvrdi da je vaš sistem u skladu sa referentnim standardom (ISO 9001/9002).

### **5. LITERATURA**

- /1/ **Auditor/Lead auditor**, materijali sa tečaja RTD Quality Services (member of the Lloyd's Register Group)
- /2/ G. W. Paradis, F. Small, **Demistifying ISO 9000**, Addison-Wesley Publishing Company, 1996
- /3/ **Unutarnje prosuđivanje kakvoće**, materijali sa tečaja Lloyd's Register Quality Services
- /4/ **Interna provjera**, materijali sa seminara SIQ-Slovenski institut za kvalitet i mjeriteljstvo
- /5/ R. C. Randall, **Randall's Practical Guide to ISO 9000: Implementation, Registration, and Beyond**, Addison-Wesley Publishing Company, 1995